



Future-proofing our children

Pele ga sekolo sa Tshipi

Setlhogo

Tshwaro e kgolo ya ditlhapi

A Mokaedi wa batsadi
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



Go Motsadi

O amogelesegile mo “**Tshwaro e kgolo ya ditlhapi**” Thuto ya sekolo sa tshipi.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
1.	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p>https://bit.ly/3NACSSH5</p>
2.	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe. • Pena, metako le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo batlhomamisiweng) <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tswaledisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45</i> .</p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Batlhomamisiwa 1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa batlhomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3.	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>
4.	<p>Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang.</p> <p>Sekai: Nnang mo tafoleng kana phate.</p>



5.	Bala thuto. E bale gape gore o e tthaloganye. Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tthaloganye botoka.
6.	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.

Go ruta thuto ya sekolo sa tshipi mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelera ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
7.	Tthaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8.	Ruta ngwana wa gago thuto jaaka polelo, o ka nna wa bala.
9.	Supegetsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10.	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso
11.	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa 1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tthaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go tthotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng
4. Itshwaraaganye le mogokaganyi wa sekolo sa tshipi kana morutabana wa sekolo sa Tshipi go go fa kitso e nngwe.



Thuto

Setlhogo	Tshwaro e kgolo ya ditlhapi
Temana	Luke 5: 1-11
Maikaelelo a thuto	Re ithuta gore ba ba Tshephang Modimo ba tla bona thuso ya gagwe. Modimo o na le rona re seka ra boifa sepe.

Tshoboko ya thuto:

- Nako nngwe Jeso o ne a le fa thoko ga noka ya Gennesaret.
- Batho ba tla ka bontsi go tla go mo reetsa a bua.
- Mekoro e mebedi e ne e le fa letshitshing mme batshwari ba ditlhapi ba ne ba baakanya matlowa a bone.
- Jeso a tsena mo mokorong wa ga Simon mme a mo kopa gore a o tsamaisetse kgakala le letshitshi gore a bue le batho a le mo go one. Jeso a ba ruta gore ba dire eng go itumedisa Modimo.
- Morago ga se a raya barutwa gore ba tsene mo nokeng go ya go tshwara ditlhapi. Simon, yo o neng gape a itsege ka Peter, A raya Jeso a re, "Morena re letse fa bosigo jotle mme ga re a tshwara sepe. Mme ka gore o boile jalo re tla latlhela matlowa a rona."
- Fa matlowa a tsena mo metsing, a tswa a tletse ka ditlhapi. Batshwari ba ditlhapi ba bitsa ditsala tsa bone go tla go ba thusa. Ba tlatsa mekoro ya bone mo e neng e kare e ka nwela. Batshwara ditlhapi bane ba itumetse thata.
- Simon Peter a khubama fa pele ga ga Jeso a re, "Tswaya fa go nna , Morena! Ke moetsadibe." Jeso a raya Simon a re "O seka wa boifa, ntshala morago o nthuse." Ba boela ko letshitshing mme Simon Peter, Andrew, James le John ba tlogela tsotle ba sala Jeso morago.

Thuto e e re ruta eng?



- Batshwara ditlhapi ba ne ba obamela taelo y aga Jeso mme ba atswiwa ka go tshwara ditlhapi tse di ntsi. Re supa lerato la rona mo Modimong ka go mo obamela.
- Boikobo bo re thusa go diragatsa ditaello tsa ga Jeso, e leng go ratana jaaka Jeso a ne a dira.
- Boikobo bo tlisa masego.
- Boikobo bo supa gore re tshepha gore Modimo o mo taolo ya matshelo a rona, mme o tla re thusa.

Gakologelwa go nna boikobo go raya go reetsa le go dira jaaka o laelwa, mme go itumedisa Jeso.

Dipotso tse re ka di botsang:

1. Ke ka go reng batshwara ditlhapi ba ne ba tshwara ditlhapi tse di ntsi?
Karabo: Ba ne ba ikoba ba reetsa Jeso
2. Ba ne ba dira eng ba sena go tshwara ditlhapi?
Karabo: Bane ba tlogela sengwe le segwe mme ba sala Jeso morago
3. Go diragala eng fa re le boikokobetso?
Karabo: Re itumedisa Jeso

Thapelo ya rona

Thapelo ya ga mme le rre e rapelwang pele ga thuto

Modimo Rara wa legodimo, Re lebogela letsatsi le lengwe la bopelontle jwa gago.

Ke kopa o segofatse mme le rre, baruti ba rona le ditsala tsa rona le ba masika

Re rapela gore re nne re go tlotla le go latela ditaello tsa batsadi ba rona

Re segofatse gore re nne le lerato le bopelontle mo go mongwe le mongwe yo re kopanang nae

Segofatsa sekolo sa rona sa Tshipi gape re leboga go bo o re tlhophile go nna bana ba gago.

Re batla go tswelelea re le boikanyego go fitlhela o tla go re tseela gae.

Re kopa tse tsotlhe ka leina la gago le le tlotlegang. Amen



Thapelo morago ga thuto:

Modimo Rara o ko Legodimong.

Re lebogela go bo o re babaletse le go re re kgone go amogela polelo ya Baebela Re lebogela go re babalela gore re seka tsena mo dikotsing.

Re thuse go tlotla mme le rre le go nna pelontle mo go botlhe ba re kopanang nabo. Re kopa o re thuse le mo tirong ya sekolo.

Segofatsa Moapostolo o Mogolo, Ba Apostolo le baruti. Re kopa o ba sireletse fa ba ntse ba tsamaya gore bat le ba re rute thata ka ga gago, Modimo.

Thusa bana ba gago botlhe, bogolo jang baba lwalang le baba senang se ba se jang le fa ba nnang teng. Re kopa o tle kapela go re tseela gae.

Re kopa tse tsothle, e seng gobo re na le tshwanelo ya sone, mme ka leina la ga Jeso. Amen.